

917.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini, dana 29. juna 2017. godine.

Broj: 01- 637

Podgorica, 29. juna 2017. godine

Predsjednik Crne Gore,
Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini, dana 29. juna 2017. godine, donijela je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI

Član 1

U Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG”, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17 i 31/17) u članu 4 stav 2 tačka 1 alineja 4 mijenja se i glasi:

„-sa problemima u ponašanju;”

U stavu 2 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

„1a) mlado lice:

- koje je bilo dijete bez roditeljskog staranja;

- kojem je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.”

Član 2

Član 5 mijenja se i glasi:

„Prava po ovom zakonu može ostvariti crnogorski državljanin sa prebivalištem na teritoriji države.

Prava iz socijalne i dječje zaštite utvrđena ovim zakonom i međunarodnim ugovorom može ostvariti stranac sa odobrenim privremenim boravkom ili stalnim boravkom u državi.

Prava iz socijalne i dječje zaštite utvrđena ovim zakonom i međunarodnim ugovorom može ostvariti azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom, u skladu sa zakonom.

Izuzetno, lice koje nije obuhvaćeno u smislu st. 1, 2 i 3 ovog člana kojem je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik zaštite, ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć i pravo na uslugu privremenog smještaja.”

Član 3

U članu 16 stav 2 mijenja se i glasi:

„Prava koja se ostvaruju po osnovu ovog zakona ne mogu biti predmet obezbjeđenja ili prinudnog izvršenja.”

Član 4

U članu 17 stav 2 poslije riječi „čine” dodaju se riječi: „mjere i”.

U stavu 4 riječ „Programe” zamjenjuje se riječima: „Mjere i programe”.

Član 5

U članu 19 stav 1 poslije tačke 7 dodaje se nova tačka koja glasi:

„7a) pojedinac je lice koje živi samo;”.

Tačka 10 mijenja se i glasi:

„10) samohrano lice je punoljetno lice nesposobno za rad, koje nema srodnike koji su u skladu sa zakonom dužni da ga izdržavaju ili ima srodnike koji nijesu u mogućnosti da ga izdržavaju;”.

Poslije tačke 10 dodaje se nova tačka koja glasi:

„10a) samohrani roditelj je roditelj koji je razveden ili je drugi roditelj umro ili je nepoznat, a izdržava dijete, odnosno vrši produženo roditeljsko pravo, u skladu sa zakonom, do zasnivanja bračne ili vanbračne zajednice;”.

Poslije tačke 11 dodaje se nova tačka koja glasi:

„11a) djeca i mladi sa problemima u ponašanju su djeca i mladi koji ispoljavaju kontinuirana ponašanja od jednostavnih manje težine i opasnosti za sopstveno i zdravlje drugih, fizički i psihički integritet ili imovinu, do onih propisima definisanih i sankcionisanih sa potrebom za tretmanom;”.

Tačka 12 mijenja se i glasi:

„12) beskućnik je lice koje nema adresu stanovanja, boravi na javnim ili drugim mjestima koja nijesu namijenjena za stanovanje i nema sredstava kojima bi moglo da podmiri potrebu stanovanja;”.

Tačka 14 mijenja se i glasi:

„14) individualni plan aktivacije je plan o aktivnom prevazilaženju nepovoljne socijalne situacije radno sposobnog korisnika materijalnog obezbjeđenja, koji sadrži aktivnosti i obaveze korisnika;”.

Tačka 16 mijenja se i glasi:

„16) uslovno grlo je krava, odnosno bik, odnosno konj, odnosno dvije junice, odnosno deset ovaca, odnosno deset koza, odnosno pet svinja.”

Tačka 17 briše se.”.

Član 6

U članu 20 stav 1 tačka 7 mijenja se i glasi:

„7) naknada roditelju ili staratelju korisnika prava na ličnu invalidninu.”

Član 7

U članu 21 stav 1 tačka 2 alineja 3 briše se.

Dosadašnje al. 4, 5 i 6 postaju al. 3, 4 i 5.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Pravo iz stava 1 tačka 2 alineja 2 ovog člana pripada i usvojiocu, staraocu ili hranitelju.”

U stavu 4 riječi: „alineja 6” zamjenjuju se riječima: „alineja 5”, a poslije riječi: „materijalno obezbjeđenje” dodaju se riječi: „kao pojedinac”.

Član 8

U članu 22 stav 1 tačka 1 poslije alineje 1 dodaje se nova alineja koja glasi:

„- porodicu sa jednim članom 65,86 eura;”.

Dosadašnje al. 2 do 5 postaju al. 3 do 6.

U tački 5 poslije alineje 1 dodaje se nova alineja koja glasi:

„- 20 ari za porodicu sa jednim članom;”.

Dosadašnje al. 2 do 6 postaju al. 3 do 7.

Tačka 6 mijenja se i glasi:

„6) pojedinac, odnosno član porodice sposoban za rad nije u radnom odnosu;”

Tačka 8 mijenja se i glasi:

„8) pojedinac, odnosno član porodice nije odbio ponuđeno zaposlenje u mjestu prebivališta, ili stručno osposobljavanje, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju u skladu sa zakonom, osim ako je od odbijanja proteklo najmanje dvije godine;”

U tački 12 riječi: „nepokretnu imovinu” brišu se.

Tačka 13 mijenja se i glasi:

„13) pojedinac, odnosno član porodice nije vlasnik više od dva uslovna grla u ruralnom području, u skladu sa zakonom;”

Tačka 14 mijenja se i glasi:

„14) pojedinac, odnosno član porodice nije vlasnik teretnog vozila ili putničkog motornog vozila, osim putničkog motornog vozila koje služi za prevoz pojedinca ili člana porodice, korisnika prava na ličnu invalidninu, odnosno dodatka za njegu i pomoć;”

Poslije tačke 14 dodaje se nova tačka koja glasi:

„14a) pojedinac, odnosno član porodice nije vlasnik poljoprivredne ili građevinske mehanizacije (traktor, bager, buldožer, grejder, utovarivač, kombajn, valjak, viljuškar i sl.);”

Član 9

U članu 23 riječi: „novčana naknada licu koje je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, a roditelj je lica koje u skladu sa ovim zakonom ostvaruje pravo na ličnu invalidninu,” brišu se.

Član 10

U članu 25 stav 1 mijenja se i glasi:

„Izuzetno od člana 22 ovog zakona, ovlašćeno lice centra za socijalni rad može radi ostvarivanja prava na materijalno obezbjeđenje, predložiti da se izvrši neposredan uvid od strane komisije centra za socijalni rad ako je pojedinac, odnosno ako su svi članovi porodice nesposobni za rad, odnosno ako je samohrani roditelj.”

U stavu 3 poslije riječi „pojedinac” dodaju se zarez i riječi: „odnosno samohrani roditelj”.

Član 11

U članu 27 stav 2 mijenja se i glasi:

„Centar za socijalni rad je dužan da u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje i radon sposobnim korisnikom materijalnog obezbjeđenja sačini individualni plan aktivacije.”

Član 12

Član 29 briše se.

Član 13

U članu 31 stav 1 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

„1a) porodicu sa jednim članom 65.86 eura;”

Član 14

Poslije člana 31 dodaje se novi član koji glasi:

„Prestanak prava na materijalno obezbjeđenje

Član 31a

Korisniku prestaje pravo na materijalno obezbjeđenje ako:

1) nastupe promjene koje su od uticaja na ostvarivanje prava u skladu sa čl. 21 i 22 ovog zakona;

2) koristi uslugu porodičnog smještaja, odnosno uslugu smještaja u ustanovi, odnosno u vjerskoj, ili vojnoj školi, odnosno kod organizatora osnovnog policijskog obrazovanja duže od

30 dana, pod uslovom da ne učestvuje u troškovima usluge ili je na izdržavanju kazne zatvora duže od šest mjeseci;

3) ne izvršava aktivnosti i obaveze iz individualnog plana aktivacije;

4) pojedinac ili član porodice boravi u inostranstvu, osim u slučaju liječenja ili školovanja.”

Član 15

Član 32 mijenja se i glasi:

„Pravo na ličnu invalidninu ima lice sa teškim invaliditetom.

Pravo na ličnu invalidninu može ostvariti lice iz stava 1 ovog člana pod uslovom da nije korisnik prava na dodatak za njegu i pomoć u skladu sa ovim zakonom i drugim zakonima.

Visina lične invalidnine iznosi 178.19 eura mjesečno.”

Član 16

Član 33 mijenja se i glasi:

„Pravo na dodatak za njegu i pomoć ima lice kome je zbog tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili senzornih oštećenja ili promjena u zdravstvenom stanju neophodna njega i pomoć da bi imalo obezbijeđen pristup zadovoljavanju potreba.

Pravo na dodatak za njegu i pomoć može ostvariti lice iz stava 1 ovog člana pod uslovom da ovo pravo nije ostvarilo u skladu sa drugim zakonima i da nije korisnik prava na ličnu invalidninu u skladu sa ovim zakonom.

Visina dodatka za njegu i pomoć iznosi 65.35 eura mjesečno.”

Član 17

U članu 34 stav 1 poslije riječi: „materijalnog obezbjeđenja” dodaju se zarez i riječi: „lične invalidnine”.

Član 18

U članu 35 stav 1 poslije riječi: „materijalnog obezbjeđenja” dodaju se zarez i riječi: „lične invalidnine”.

Član 19

U članu 38 stav 1 riječi: „iz čl. 31, 32, 33 i 36” zamjenjuju se riječima: „iz čl. 31, 32, 33, 36 i 39 a.”

U stavu 2 riječi: „iz čl. 31, 32, 33 i 36” zamjenjuju se riječima: „iz čl. 31, 32, 33, 36 i 39 a.”

Član 20

Naziv člana i član 39a mijenjaju se i glase:

„Naknada roditelju ili staratelju korisnika prava na ličnu invalidninu

Član 39a

Jedan od roditelja, odnosno staratelj korisnika prava na ličnu invalidninu ima pravo na naknadu, za svako dijete pojedinačno.

Pravo iz stava 1 ovog člana ima i jedan od roditelja, odnosno staratelj dvoje ili više djece od kojih je najmanje jedno korisnik prava na ličnu invalidninu, a druga djeca korisnici prava na dodatak za njegu i pomoć, za svako dijete pojedinačno.

Pravo iz stava 1 ovog člana ima i jedan od roditelja, odnosno staratelj dvoje ili više djece korisnika prava na dodatak za njegu i pomoć, za svako dijete pojedinačno.

Lica iz st. 1, 2 i 3 ovog člana imaju pravo na naknadu pod uslovom da korisnik prava na ličnu invalidninu, odnosno prava na dodatak za njegu i pomoć ne koristi uslugu smještaja.

Visina naknade iz st. 1, 2 i 3 ovog člana iznosi 193 eura mjesečno.”

Član 21

U članu 40 stav 1 tačka 6a briše se.

Član 22

Član 41 mijenja se i glasi:

„Jedan od roditelja, usvojlac, staralac ili hranitelj može ostvariti pravo na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete do navršene jedne godine života djeteta.

Naknada iz stava 1 ovog člana iznosi 109.07 eura.

Naknada iz stava 1 ovog člana za korisnika prava na materijalno obezbjeđenje iznosi 130.88 eura.”

Član 23

U članu 42 stav 1 tačka 6 briše se.

U stavu 4 riječi: „tač. 2, 3, 4 i 6” zamjenjuju se riječima: „tač. 2, 3 i 4”.

Član 24

U članu 43 stav 4 riječ „alineja” zamjenjuje se riječju „tačka”, a riječi: „roditelja, usvojioca, staraoca, hranitelja, odnosno lica kome je dijete povjereno na njegu, vaspitanje i obrazovanje” zamjenjuju se riječima: „roditelja, usvojioca, staraoca ili hranitelja”.

Član 25

U članu 44 stav 1 mijenja se i glasi:

„Visina dodatka za djecu iznosi mjesečno, za dijete:

- 1) korisnika materijalnog obezbjeđenja 23.68 eura;
- 2) čiji je roditelj, usvojlac, staralac ili hranitelj, kao korisnik materijalnog obezbjeđenja zasnovao radni odnos na osnovu individualnog plana aktivacije 23.68 eura;
- 3) korisnika dodatka za njegu i pomoć 31.87 eura;
- 4) korisnika lične invalidnine 39.57 eura;
- 5) bez roditeljskog staranja 39.57 eura.”

Član 26

U članu 45 stav 1 riječi: „roditelj, usvojlac, staralac, hranitelj, odnosno lice kome je dijete povjereno na njegu, vaspitanje i obrazovanje” zamjenjuju se riječima: „roditelj, usvojlac, staralac ili hranitelj”.

Član 27

U članu 54 stav 4 riječi: „63,50 eura” zamjenjuju se riječima: „79.03 eura”.

Član 28

U članu 54a stav 1 briše se.

Član 29

U članu 54b stav 1 briše se.

Član 30

U članu 58 stav 1 riječi: „iz čl. 41, 42, 54, 54a i 54b” zamjenjuju se riječima: „iz čl. 41, 42 i 54”.

U stavu 2 riječi: „iz čl. 41, 44, 54, 54a i 54b” zamjenjuju se riječima: „iz čl. 41, 44 i 54”.

Član 31

U članu 60 stav 1 tačka 1 briše se.

Dosadašnje tač. 2 do 6 postaju tač. 1 do 5.

Član 32

Član 61 briše se.

Član 33

U članu 77 stav 1 riječi: „njegovog zakonskog zastupnika, usvojioca, staraoca, hranitelja, odnosno lica kome je dijete povjereno na njegu, vaspitanje i obrazovanje” zamjenjuju se riječima: „roditelja, usvojioca, staraoca ili hranitelja”.

Član 34

U članu 80 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Predsjedniku, članovima i sekretaru komisije iz stava 3 ovog člana pripada naknada za rad koju utvrđuje nadležni organ državne uprave uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.”

Dosadašnji stav 4 postaje stav 5.

Član 35

U članu 82 stav 2 riječi: „na osnovna materijalna davanja” zamjenjuju se riječima: „iz socijalne i dječje zaštite”.

Član 36

Član 84 mijenja se i glasi:

„Prava na osnovna materijalna davanja iz čl. 21, 32, 33, 39a i 42 ovog zakona teku od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva.

Prava na usluge iz člana 60 ovog zakona teku od dana donošenja rješenja o ostvarivanju prava.

Korisnik, odnosno njegov zakonski zastupnik, usvojilac, staralac ili hranitelj dužan je da centru za socijalni rad prijavi svaku promjenu koja je od uticaja na ostvarivanje i visinu prava iz stava 1 ovog člana, u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

Sve promjene koje su od uticaja na korišćenje prava po ovom zakonu uzimaju se u obzir od prvog dana narednog mjeseca po njihovom nastupanju.

Na osnovu prijave lica iz stava 3 ovog člana ili na osnovu podataka pribavljenih po službenoj dužnosti, centar za socijalni rad donijeeće novo rješenje, ako to zahtijevaju promijenjene okolnosti.

Korisniku lične invalidnine i dodatka za njegu i pomoć obustavlja se isplata ukoliko koristi uslugu smještaja u ustanovi iz člana 64 stav 1 ovog zakona duže od 60 dana, pod uslovom da je usluga obezbijeđena iz budžeta države.”

Član 37

U članu 85 stav 1 riječi: „Korisnik, odnosno njegov zakonski zastupnik, usvojilac, staralac, hranitelj, odnosno lice kojem je dijete povjereno na njegu, vaspitanje i obrazovanje” zamjenjuju se riječima: „Korisnik, odnosno njegov zakonski zastupnik, usvojilac, staralac ili hranitelj”.

U stavu 2 tačka 1 riječi: „osim u slučajevima predviđenim zakonom” brišu se.

Član 38

U članu 87 u uvodnoj rečenici stava 1 riječi: „stav 2” zamjenjuju se riječima: „stav 3”.

U stavu 1 tač. 1 i 2 riječi: „osnovna materijalna davanja” i riječi: „osnovnih materijalnih davanja” zamjenjuju se riječima: „prava iz socijalne i dječje zaštite”.

Član 39

U članu 88 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ustanova iz stava 1 ovog člana je dužna da istakne naziv, sjedište i adresu.”

Član 40

U članu 95 stav 1 riječ „najmanje” briše se.

Član 41

Poslije člana 105 dodaje se novi član koji glasi:

„Statut javne ustanove

Član 105a

Na statut javne ustanove čiji je osnivač država, saglasnost daje nadležni organ državne uprave.”

Član 42

U članu 107 stav 2 mijenja se i glasi:

„Upravni odbor centra za socijalni rad čine dva predstavnika osnivača i jedan predstavnik opštine.”

Stav 4 mijenja se i glasi:

„Upravni odbor javne ustanove iz člana 112 stav 1 tač. 2, 3 i 4 ovog zakona čine dva predstavnika osnivača i jedan predstavnik korisnika, odnosno roditelja korisnika.

Član 43

U članu 110 stav 3 riječi: „najmanje pet godina rada u struci” zamjenjuju se riječima: „najmanje tri godine rada u oblasti socijalne i dječje zaštite”.

Član 44

Poslije člana 110 dodaje se novi član koji glasi:

„Raspoređivanje direktora

Član 110 a

Direktor javne ustanove koji po isteku mandata na koji je izabran ne bude ponovo biran, raspoređuje se na radno mjesto u ustanovi koje odgovara njegovom nivou obrazovanja, a ako takvog mjesta nema, ostvaruje prava kao zaposleni za čijim radom je prestala potreba, u skladu sa zakonom.”

Član 45

U članu 117 stav 1 mijenja se i glasi:

„Javne ustanove iz člana 112 stav 1 tač. 2 i 3 ovog zakona pružaju usluge podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge i usluge smještaja djetetu, mladom, odraslom i starom licu i obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom.”

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Javna ustanova iz člana 112 stav 1 tačka 4 ovog zakona obavlja poslove odmora i rekreacije za dijete korisnika materijalnog obezbjeđenja, dijete smješteno u ustanovu ili na porodičnom smještaju-hraniteljstvu i dijete za koje se usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika procijeni da mu je potreban ovaj oblik socijalne zaštite.”

Stav 4 briše se.

Član 46

U članu 118 riječi: „na primarnom nivou zdravstvene zaštite” brišu se.

Član 47

U članu 121 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) prati kvalitet stručnog rada i pružanje usluga kod pružaoca usluga, u skladu sa ovim zakonom;”.

Član 48

U članu 127 stav 1 riječ „pripravnici” zamjenjuje se riječima: „lica iz člana 123 stav 1 ovog zakona”.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Predsjedniku, članovima i sekretaru komisije iz stava 3 ovog člana pripada naknada za rad koju utvrđuje nadležni organ državne uprave uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.”

Stav 4 mijenja se i glasi:

„Uslove, program i način polaganja stručnog ispita, kao i bliže uslove u pogledu sastava i načina rada komisije propisuje nadležni organ državne uprave.”

Dosadašnji stav 4 postaje stav 5.

Član 49

Poslije člana 127 dodaje se novi član koji glasi:

„Troškovi polaganja stručnog ispita

Član 127a

Troškove polaganja stručnog ispita snosi kandidat.

Visinu troškova polaganja i način njihove uplate utvrđuje nadležni organ državne uprave.”

Član 50

U članu 130 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 2 ovog člana, licencu za obavljanje djelatnosti pružaoca usluge porodični smještaj-hraniteljstvo i porodični smještaj izdaje centar za socijalni rad na period od dvije godine.”

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Član 51

U članu 131 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) ispunjava standarde za pružanje usluge za koju traži izdavanje licence, a koji se odnose na: lokaciju, prostor, opremu, broj i vrstu stručnog kadra i program pružanja usluge.”

Član 52

Poslije člana 135 dodaje se novi član koji glasi:

„Izdavanje, obnavljanje, suspenzija i oduzimanje licence

Član 135 a

O zahtjevu za izdavanje, obnavljanje, suspenziji i oduzimanju licence iz člana 130 stav 2 ovog zakona, u prvom stepenu rješava nadležni organ državne uprave.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

O zahtjevu za izdavanje, obnavljanje, suspenziji i oduzimanju licence iz člana 130 stav 3 ovog zakona, u prvom stepenu rješava centar za socijalni rad.

O žalbi protiv rješenja iz stava 3 ovog člana rješava nadležni organ državne uprave.”

Član 53

U članu 136 stav 2 mijenja se i glasi:

„Licenca iz stava 1 ovog člana izdaje se na period od šest godina i obnavlja se u skladu sa ovim zakonom.”

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Na izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad doktora medicine primjenjuju se propisi iz zdravstvene zaštite.”

Član 54

Poslije člana 139 dodaje se novi član koji glasi:

„Licenca za rad

Član 139a

O zahtjevu za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad u prvom stepenu rješava Zavod za socijalnu i dječju zaštitu.

O žalbi protiv rješenja iz stava 1 ovog člana rješava nadležni organ državne uprave.”

Član 55

U članu 143 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Predsjedniku i članovima komisije iz stava 2 ovog člana pripada naknada za rad koju utvrđuje direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.”

Član 56

U članu 154 st. 6 i 7 brišu se.

Član 57

U članu 158 stav 1 riječi: „lične invalidnine,” brišu se.

Član 58

Član 161 briše se.

Član 59

U članu 163 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Bliže uslove i način vršenja nadzora nad stručnim radom pružaoca usluge propisuje nadležni organ državne uprave.”

Član 60

Član 164 mijenja se i glasi:

„Inspeksijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ uprave nadležan za poslove inspeksijskog nadzora.”

Član 61

U članu 166 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) privremeno zabrani obavljanje djelatnosti, odnosno obavljanje određenih poslova kod pružaoca usluga socijalne i dječje zaštite, ako se obavljaju suprotno odredbama ovog zakona, a najduže na šest mjeseci;”.

Član 62

Član 167 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 5000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne sačini individualni plan aktivacije u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje i radno sposobnim korisnikom materijalnog obezbjeđenja (član 27 stav 2);

2) ne dostavi Zavodu za zapošljavanje obavještenje o priznatom pravu na materijalno obezbjeđenje za nezaposlenog radno sposobnog korisnika, u roku od osam dana od dana donošenja rješenja o priznavanju prava (član 28 stav 2);

3) ne preispita smještaj djeteta u ustanovu najmanje jednom u šest mjeseci (član 70 stav 3);

4) ne donese i dostavi rješenje o zahtjevu za ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite najkasnije u roku od 15 dana, a ako je potrebno sprovesti poseban ispitni postupak, u roku od

30 dana od dana prijema uredno podnijetog zahtjeva, odnosno od pokretanja postupka po službenoj dužnosti (član 82 stav 2);

5) ne donese rješenje u pisanom obliku najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja usmenog rješenja (član 83 stav 2);

6) ne zaključi ugovor o korišćenju usluge, ako u cjelosti učestvuje u troškovima usluge sa korisnikom, odnosno njegovim zakonskim zastupnikom, usvojiocem, staraocem i hraniteljem (član 85 stav 1);

7) ne pozove korisnika putem pisanog obavještenja da neosnovano primljenu pomoć vrati u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja (član 87 stav 2);

8) ne istakne naziv, sjedište i adresu (član 88 stav 2);

9) ne obavlja djelatnost za koju je osnovana, namjenski ne koristi sredstva za rad i nadležnom organu državne uprave najkasnije do kraja marta tekuće godine ne podnese izvještaj o radu, izvještaj o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu i program rada za tekuću godinu (član 101);

10) ne obezbijedi stručno usavršavanje stručnom radniku i stručnom saradniku u skladu sa zakonom, prema planu i programu stručnog usavršavanja (član 129 stav 1);

11) otpočne sa obavljanjem djelatnosti socijalne i dječje zaštite prije pribavljanja licence za obavljanje djelatnosti (član 130 stav 1);

12) ne vodi evidenciju o korisnicima i pravima iz socijalne i dječje zaštite (član 151 stav 2);

13) ne utvrdi kriterijume i ne formira cijenu kada pruža usluge socijalne i dječje zaštite neposrednim ugovaranjem (član 157 stav 4).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250 eura do 1000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 6, 8, 10, 11, 12 i 13 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 2000 eura.”.

Član 63

Poslije člana 169 dodaje se novi član koji glasi:

„Podzakonski propisi

Član 169a

Propis iz člana 163 stav 4 ovog zakona, donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propis iz člana 39a ovog zakona, donijeće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propisi koji su doneseni prije stupanja na snagu ovog zakona, uskladiće se sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.”

Član 64

Član 170a briše se.

Član 65

U članu 172 riječi: „i stručni saradnici” brišu se.

Član 66

U članu 172a riječi: „i stručni saradnici” brišu se, a riječi: „do 31. decembra 2017. godine” zamjenjuju se riječima: „do 30. juna 2018. godine”.

Član 67

Poslije člana 175 dodaju se tri nova člana koji glase:

„Započeti postupak priznavanja prava

Član 175a

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite koji je započet prije stupanja na snagu ovog zakona završiće se po ovom zakonu.

Nastavak korišćenja prava

Član 175b

Lica koja su ostvarila pravo na ličnu invalidninu i dodatak za njegu i pomoć po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju da koriste pravo na ličnu invalidninu u skladu sa ovim zakonom.

Lica koja su ostvarila pravo na naknadu roditelju ili staratelju - njegovatelju lica koje je korisnik lične invalidnine, po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju da koriste to pravo u skladu sa ovim zakonom.

Lica koja su ostvarila pravo na ličnu invalidninu po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, a koji nijesu korisnici prava na dodatak za njegu i pomoć u skladu sa ovim zakonom, nastavljaju sa korišćenjem toga prava.

Lica koja su ostvarila pravo na naknadu roditelju ili staratelju - njegovatelju lica koje je korisnik lične invalidnine, po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju sa korišćenjem toga prava.

Visina novčanih primanja iz st. 3 i 4 ovog člana usklađuje se u skladu sa članom 38 ovog zakona.

Početak primjene

Član 175c

Odredba člana 5 stav 3 ovog zakona primjenjivaće se od 1. januara 2018. godine.”

Član 68

Čl. 176a i 176b brišu se.

Stupanje na snagu

Član 69

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj 19-6/17-2/9

EPA 173 XXVI

Podgorica, 29. jun 2017.godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.